

Austro-ugarski ratni izvještaj.

Beč, 7. oktobra. (D. u.) Službeno se javlja:

Rusko bojište.

Na besarapskoj granici i kod Kremenica u Volinji odbili smo vice ruskih napada. U ostalom vladao je mir na cijeloj fronti istočne Galicije i na lkv. Sjeverno Dubna i na Putiolvki poslao je neprijatelj na mnogobrojnim točkama jakih ja na juris i razasipao mnogo strijeljiva. Ali odbili smo ga svuda, zadavši mu teških gubitaka. Na nekim mjestima došlo je do oporećenog hrvanja iz bliza, tako i kod Mlike, gdje je dočekala Ruse običnom hladnokrvnošću linacač divizija. Zorobili smo po prilici 800 momaka i više osiataka. Na sjeveroistočnoj Kolikja i s obije strane zeljenice, koja vodi iz Sarnja u kovel, preao je neprijatelj na pojedinim točkama na zapadu obalu Sijra. Od austro-ugarskih i njemačkih četa poduzeti protunapadaj napreduje sa uspjehom. Austro-ugarski bataljoni ote li Rusima blavo hranjeno selo Kulikovice na Sijru, gdje su učinile 200 zarobljenika. Njemačke čete proterale su protivnika iz njegovih pozicija kod Čartorisja. Kod austro-ugarskih četa na gorjoj Stari nema ista nova.

Talijansko bojište.

Vojna djelatnost na jugozapadnoj fronti granicila se jučer na obične artiljerijske vojeve. Samo na sjevernom odsjeku doberodske izvrsnosti kod Poteama, pokušala su navalu odjeljenja talijanske regimente mobilnih četa. To se poduzeće potpuno ojalovilo. Naše su čete po noći proterale neprijatelja preko njegovih predstraža u svoje pozicije.

Srpsko bojište.

Austro-ugarsko-njemačke vojne sile izvojevali su si jučer na mnogobrojnim točkama između usta Drine i Zeljenih vranja prelaz preko Sača i preko dunavske rijeke, Srpske prednje čete bile su suzbijene.

Zamjenik poglavice generalnog stožera i. Höfer, podmaršal.

Njemački ratni izvještaj.

Berlin, 7. oktobra. (D. u.) Iz velikog se glavnog stana službeno javlja:

Zapadno bojište:

Nastavila se francuska ofenziva u Samarviti. Iza jakog artiljerijskog paljenja u ovaj slijedeći su navalne. Sjeverozapadno frontata stonilo se šest francuskih napada u masama uz teške gubitke. Zapadno predste Somme Py-Souain uzmagao je neprijatelj na jednom mjestu prodrijeti preko

nase najsprelnije crte, ali je bio opeta protunavaiom izbačen. Istočno spomenute česte nije neprijatelj postigao nijednog znamenitijeg uspjeha uspkos gomilanja svojih četa. Jedino kod Tahure poslo je neprijatelj za rukom da dohije 800 metara prostora. Protunavalama zastavili smo njegovo navajljanje. Neprijateljski pokušaji, da probije našu poziciju sjeverno od Beausejournskog dvorca, izjalovili su se posvema. Tamo, gdje je mogao neprijatelj prodrijeti do u naše jarkove, pobili smo ga iliti zarobili. Pozicija je bez iznimke u našim rukama. Preko 1000 Francuza bilo je zarobljeno a 5 strojnih rusaka zaplijenjeno.

Istočno bojište.

Pred Dvinskom prodrijele su naše čete u sirini od 5 kilometara u neprijateljsku poziciju. Južno Drvsviatskog jezera potisnuli smo dalje neprijatelja i postrijeljali rusku konjanisku brigadu, koja je navajjivala. Med Bogynskim jezerom i kolicikom Smorgona ponovili su Rusi svoje pokusne prodoriranja, koji su svi bez razlike zlo svršili sa velikim gubicima. Više od 1300 Rusia bilo je zarobljeno.

Kod Raggasema (na riskom zaljevju) ostetile su teško naše obalne baterije rusku torpednjaku.

Inače nema na istočnom ratištu inih novosti.

Balkansko ratište:

Njemačke i austro-ugarske čete prekoratile su Savu i Dunav na raznim mjestima te su se utvrdile na istočnoj obali Drine i na južnim obalama Sača i Dunava.

Vrhovna vojna uprava.

Balkan.

Knez Hohenlohe u Bukareštu.

Sofija, 7. oktobra. (D. u.) Knez Hohenlohe otputovao je prije podne u Bukarešt, gdje će se zadržati nekoliko dana.

Bugarin tvorno napadnut u Nišu.

Sofija, 7. oktobra. (D. u.) Prošli poneki jejak slučio se u Nišu ozlijeđen do godaj. Bugarskomu vojnici koncu atašeju dodijeljen sluga bio je naime po srpskim stražarima napadnut te teško ranjen. Dogodjaj je u Sofiji prouzročio živahnu zabudjenost.

Ruski poslanik ne može putovati.

Kopenhagen, 7. oktobra. Prama vijesti „Morningpost“ iz Petrograda, ruski poslanik u Sofiji, koji je pred malo vremena podvrgao operaciji slijepog crijeva, nije u stanju da otputuje. On će ostati u Sofiji kao zasebna osoba, dok mu liječnici ne kažu, da može putovati. Očekuje se, da će osoblje ruskog poslanstva olputovati danas navečer, a odmah

za tim otputovao će poslanici vlasti četvornog sporazuma.

Drzanje Rumunjske.

Bukarešt, 7. oktobra. Zapojevnik vojske Popescu objavlja potpunim imenom u listu „Eclair de Balcen“ članak u kojem ostro nastupa protiv četa i bi Rusija htjela preći svojim otomama preko Rumunjske u Bugarsku. U isto bi vrijeme navailo u Rumunjsku njemačke čete.

Sto bi u tom slučaju učinila naša domovina? Morala bi krvariti za svoju slobodu kod Belgija, Rusija, koja nije u stanju da se sama brani, bila bi vjeredna, da kod mirorne konferencije predloži razdiobu Rumunjske. Ja kao vojnik ne ću trpjeti, da niti jedan ruski vojnik predje na rumunjsko tlo.

Bugarske luke na Dunavu.

Lugano, 7. oktobra. Prama jednom vijesti, bugarska je vlada zatvorila sve svoje luke na Dunavu. Rumunjski brodovi ne smiju više pristati na bugarske, nego samo na austro-ugarske pontone.

Uzrok demistije Venicelosa.

Genf, 7. oktobra. U Parizu se glasa, da je uzrok, zašto se je Venicelos zalihovao na svojem mjestu taj, što je u kamori izrekao govor, bez da bi se prije sporazumio sa kraljem i vojničkim sešom. On se na svoju ruku podao u Solnu, da pregovara sa engleskim i francuskim generalima, pod kojim bi uvjetima Grčka pristala uz entente, te joj pružila vojničku pomoć. Izmjedj Venicelosa i sefa vojske opstojte već više vremena nesporazumljenja. O raspustu parlamenta nema ni govora.

Srpska vojska na granici.

Sofija, 7. oktobra. Srpska vojska, što se nalazi na bugarskoj granici sastoji iz pet divizija, kojoj zapovjeda general Stjepan Stepanović.

Balkanse vojske.

London, 7. oktobra. „Daily Mail“ cijeni bugarsku vojsku na 300.000, grčku na 500.000, rumunjsku na 700.000 i novoorganiziranu srpsku na 300.000 momaka.

Srpski bjegunci.

Sofija, 7. oktobra. Prama vijestima iz Kistendila, Macedonci i dalje bježe iz srpske vojske. Velike čete prekorajuju srpsku granicu naružane i prestupaju u bugarsku vojsku.

Dardanelski štop u Nišu.

Bukarešt, 7. oktobra. Prama jednoj vijesti iz Niša stigli su tamo viši engleski i francuski časnici preko Soluna. Oni su dosada pripadali generalnom stopu vojske na Dardanelima, te su otputovali u glavni srpski stan.

Ostavka srpskog ministra finansije.

Niš, 7. oktobra. „Odjek“ javlja, da je ministar finansije Paču dao ostavku radi bolesti. Njegov će nasljednik biti srpski poslanik u Parizu, Vesnić.

Rumunjski zajam u Londonu.

Frankfurt, 7. oktobra. Agence Havas javlja da će Rumunjska sklopiti zajam u Londonu, koji je već odobren.

Izjave bugarskog poslanika u Rimu.

Basel, 7. oktobra. Bugarski poslanik u Rimu, Standovs, koji je do pred pol godine zastupio svoju vladu u Parizu, poznat je kao prijatelj entente, te se je kao takav više puta istaknuo, čim bi bugarska vlada pokazala, da nije sklon ententi. I danas se on opet spominje. Jedna rimska agencura javlja u Pariz, kako se Standovs tobož izjavio jednom svom drugu: „Moja je vlada žrtva Njemačke. Oni su zajamili Bugarskoj, da su centralne vlasti sporazumne sa Grčkom, da će Rumunjska ostati neutralna, Sa-

da shvaćamo, da je bugarska mobilizacija bila potrebna za Limena i Sandersa, koji nije znao, sto da Turcima odgovori, kada su ovi zahtijevali, nek Njemačka drži zadani riječ i pošalje kor Srbiju vojske i municije. Oni su mislili, da saveznici ne će tretati poslani nikavkih četa, da će Srbija izručiti Bugarskoj Mecedoniju, odobrija se od entente i stupili na stranu centralnih vlasti. Sada vidi vladu i kruna, da su bili nasamirani i mogli bi to skupo plaćati.“ Nevjerojatno je, da je jedan bugarski poslanik što slična izjavio. To je obična manovra novinista četvornog sporazuma.

Vazna savjetovanja u Sofiji.

Sofija, 7. oktobra. Članovi kabineta imali su jučer u stanu ministarskog predsjednika Radoslavova ministarsko vijeće. Savjetovanja su trajala od 8—12 ponovito. Zgrada su članovi zapustili jedne u tri sala u jutro. Malo zatim nadosao je general Savov, koji se je sa Radoslavovom podao u kupatiste Vranja, gdje se nalazi kraj, koji ih je primio u audijenciju. Savjetovanja su potrajala od 4 i p do 8 sati ujutro. Na to su se povratili u Sofiju, te su odmah imali savjetovanje sa anstrijskim, njemačkim i turskim poslanikom, koje je trajalo više sati. Radoslavov je odlio posjet engleskog poslanika.

Ententa.

Prestojeća iskrcavanja ruskih četa na Bugarsku obalu.

Lugano, 7. oktobra. Ministar Sonnino imao je dugi govor sa engleskim poklisarom Rennell Roddom i poslanicima Srbije, Grčke i Rumunjske. „Stampa“

AUGUST ŠENOVA.

Kanarinčeva ljubovca.

(Konac.)

Tu zamaknu starica, gusle suze kapale niz lice, tlo je ječala. „Sta, — nastavi, — bi li čudo bilo, da sam poludila? Ne bi gospodine. Nu Bog mi je usudio, da ostanem pri pameti, da se dignem od teške bolesti, koja me iza toga shva, da gledam propast, napjeđu stare naše kuće, muke moga roditelja. Varalice umišne bez traga. Kad je se otac povratio, bjehu već davna pretili momeću. Ponesavši sa sobom naš kometak, naše brošve, zlato, ama sve. Prišnuv se od postelje, nadjem praznu stenu, a u njoj oca moga, koga od tolike bolesti ostave pamet. Ali što je večja gorčina, u svom ludilu zamrzi još večna na tlo, jer u njegovoj poharanju pameti ostala je samo jedna misao žita, da je moja mržnja nagala na bijeg Lutuju, ja sam nesrećni krava. Proklinjao su puti njega morala sam ga dveriti, njeptovati, na smrt ranjena u srce morala sam

ga voditi u svijet, kad nam vjerovnici razniješe imanje i dvorac na bunjuju. Oh, gospodine, teško je to bilo i pretesko. Nikomu nek Bog ne dosudi lakše muke, kakvu pretrpji ja, dok mi bijedni otac pod tujim krovom ne izdahnu. A naši znanci, naši kumovi i prijatelji? Okrenuše nam leđa. Bili bismo poginuli od gladi, da nijesam posla k Žirovićevim, da ih pozovem na račun. Gospodja Žirovićeva davala nam je potporu, dok je živa bila. A ja se ove preselih u grad, tu živarim, tu me je našla starost, a iz onog kraja, gdje sam se rodila, gdje mi je majčin bog i dvorac slavnih djedova, ne ponešoh nego — tu se dignu Amalija, pristupi k ormaru, te izvali listinu — na ovo ovu kočju, plemenski list moje stare, postene familije, koja sa mnom pada u grob! — Suza iz Amalijina oka pade na staru svetinju.

Bilo mi je teško gledati staricu, gdje preda mnom stoju kočijama, stisnutih usana, pustih očiju, gdje drži prvu i zadnju uspomenu svoga roda — starinskih koža, na kojoj je žarka suza dritalata.

„Vidite, to mi je sve, što imam, — reče, — i kad umrem moraju mi to staviti na prsa, dati u grob. Vidite, stara sam, a nijesam imala više ljudske duše od moga pamćenja, koja bi me ljubila. Eh! Tako mi je Bog sudio i tako ne ljubila leći ću u grob. Nego imamo nekoga, koji me ljubi, — nastavi okrenuvši se kanarinicu, — evo na, ova mala žirvenica, ovaj mali zlatni ptič ljubi me od sreca kao kakav čovjek, tlo je mio, toli drag, — tako se svikao na me. Da, da, Smijete se slobodno. S tom živincem živem; on neka pogine, poginut ću i ja. Taj kanarinac mi je ljubovnik.“ —

Večernje sunce igralo je na ne lijepom liru staricu, na vrelim joj suzah, na staro magarečoj koži, sunce je dritlalo na cvjetue, a mali kanarinac kad razumije gospodaricu, uzvnu val, pogleda ju bistrio i ndari veselo tralalikat.

Bilo je minulo pō godine. Za toga vremena ne dođe ni Amalija predi oči. Sjeliht se je više puti, ali ju i zabavrh,

Jednom sreth šostaricu Lizu, koja pazi na ono stahovito kuceu, „Lizo! Kako je?“ rekoh. „Dobro. Sva mladi.“ „Sta radi frajlica Amalija?“ „Ništa ne radi.“ odvratila starica, pogledav me u čudu. „Kako?“ „Umrla je.“ „Zbilja umrla?“ „Da, milostivo gospodine! Prije pel mjeseci ju zakopasmo. Poginuo je kanarinac, bio je star. To se je primilo njezina sreća. Počela slatiti, plakati, nije se vez izlazila, nije gotovo nitko nje gledao, ni reče, ali bi Vas jos jednom vidjeti htjela. Jednog jutra nadjoh ju mrtvu u postelji. Bila je lico okrenula k zidu. Ona ju posteno zakopasmo, a na sreće damno star, kožnat papir. Bog zna, kakava je to tudorija, al stara je tako naredila. Neka joj bude, bila je dobra dusica. Bog joj dao lako!“ „Bog dao lako kanarinčevoj ljubovci,“ rekoh u duši i ja.

caru izvještaj opravdanja obzirom na držanje Srbije u macedonskom pitanju. Kako se glasa, odgovor je earev bio jako kratak, te je u Nišu neugodno upliva.

Zrakoplovni odo u Rumunjskoj.

Bukarest, 6. oktobra. Kralj je potpisao dekret, kojim se naredjuje organizacija novog zrakoplovnog odjela sa sjedištem u Bukarestu.

Italija ne da grčkih otoka.

Budimpešta, 6. oktobra. „Az Est“ javlja iz Bukaresta: Iz Soluna se javlja: Zajtjev Grčke, da joj Italija povrati zapadnuje otroke, ova je odbila.

Talijanske čete u Albaniji.

Bukarest, 6. oktobra. „Advertu“ javlja, da se u Srbiji šire glasine, da je Italija iskrcala u Albaniji svoje čete, što ih je prevezlo 15 velikih parobrodova. Srbi se nadaju u pomoć Italije.

Iz Rumunjske.

Lugano, 6. oktobra. Bukarestanski dopisnik „Tempsa“ javlja svome listu, da će Rumunjska stupiti u borbu na strani entente.

Srbija moli Crnu Goru za pomoć.

Beč, 6. oktobra. „Gazette de Montreux“ javlja, da je pred malo dana primljen od kralja u audienciju srpski poslanik u Genuju, te ga malo u ime srpske vlade, nekoli bi Crna Gora poslala svoje čete na pomoć Srbiji. Nikita je odgovorio: „Nemam niti jednog susvisnog čovjeka. Svi morskari do 70. godine, pa čak i bolesni, nalaze se pod oružjem. Mi moramo danas u prvom redu misliti na vlastitu egzistenciju.“

Rumunjske barake u plamenu.

Bukarest, 6. oktobra. U Vananestli, posjedu kneza Strebja, izgorile su barake druge kompanije njeh. reg. br. 15, gdje je izgorilo mnogo ratnog materijala i pušaka. Četiri su vojnika mrtva, a dva teško ranjena. Logor je potpunoma izgorio. Uzrok je nepoznat.

Iskrcavanje četa u Solunu započelo.

Paris, 6. oktobra. (D. u.). „Agence Havas“ siri vijest, da se jučer započelo u Solunu iskrcavanjem četa.

Rat u Macedoniji.

Berlin, 6. oktobra. „Vossische Zeitung“ pisje obzirom na ruski ultimatum Bugarskoj između ostalog: Vojsku, što se nalazi na granici Srbije, nije moguće više obuzdati, bez obzira na to, što će učiniti ruski poslanik. Bugari nisu sami i imadu dostatno zastite. Diplomacije se je na Balkanu osmjehala. Gospodina je Savinsko-ga nestalo. Dardanejska je vojna na smrtom koncu, započima macedonska, a ruski je ultimatum istu započeo.

Venecelos odstupa.

Paris, 5. oktobra. (D. u.). Kako donajne Agencija Havas iz Atene, izjavio je kralj jučer Venecelos, da ne može slijediti do konca politiku sadašnjeg kabineta. Venecelos je predao kralju svoju demisiju.

Bugarski odgovor.

Sofija, 5. oktobra (D. u.). Bugarska agencija javlja: Ministarski predsjednik Radostlavov primio je jučer između 4 i 6 sati popodne posjet zastupnika Rusije, Francuske i Engleske. Prva dva predali su mu ne identične note, koje nose bijelj ultimatumu, u kojima razlažu samovoljno proklamiranje oruzane neutralnosti Bugarske i svrhu mobilizacije i zahtijevaju pod prijetnjom prekineća odnosa, da Bugarska u roku od 24 sata javno prekine odnose sa centralnim vlastima i odlače austro-ugarske i njemačke časnike, što se nalaze u raznim generalnim i četerima bugarske vojske. Zastupnik je Engleske predao kratku verbalnu notu koja sadržava, da će Engleska prekinuti odnose sa Bugarskom, ako radi bugarske mobilizacije budu neprijateljska na Balkanu. Zastupnik se Italije nije pridružio ovom koraku svojih kolega, jer nije imao potrebitih uputa. Prema vijesti iste agencije uslijedit će odgovor Bugarske na englesko-francusko-ruski ultimatum danas popodne. Prije podne je bugarska vlada predala zastupnicima entente odgovor na učinjene prijedloge ovih vlasti dne 14. augusta.

Sa bojnih poljana.

Napredovanje protiv Dvinska.

Lugano, 6. oktobra. Dopisnik pariskog „Journala“ javlja svome listu iz ruskeg bojišta: U Litavskoj bijesni sada borba

za posjed željeznice Molodečno-Minskev. Njemačka glavna sila stoji nepokolebivo između Dvine i Dnjepra. Na jugu prodiru Nijemci na željezničkoj pruzi Baranovicu protiv Bobruisa, gdje je već nastala panika. Nijemci se nalaze već pred Ivenescem, 45 km zapadno Minska.

Zračna navaja na Niš.

Paris, 6. oktobra. (D. u.). Havaš javlja iz Niša: Neprijateljsko je lijetalo preletilo 4. oktobra Niš te bacilo šest bombi, kojima je usmrćeno šest osoba.

Francuzi javljaju gubitak zrakoplova „Alsace“.

Paris, 6. oktobra. (D. u.). (Havas). Povodljivo se zrakoplov „Alsace“ nije više vratilo. Noću na 4. oktobra preletio je njemački zrakoplov cepelin Ghalions i bacio više bomba, koje unišće nešto ste.

Bitke na visoravni Lavarone i Polgarje.

Graz, 6. oktobra. „Grazer Tagblatt“ javlja: U području Tonala i visoravni Lavarone i Polgarje izvedene talijanske navale bila je najvažnija ona, što su ju poduzeli od ruba Monte Campaniele u pravcu Polgarje između Monte Maronia i Sommo Alto protiv naših pozicija. Nakon jake pripreave nastupila je u nedjelju jutro piva pješadijska navala, koja se je slomila u našoj vatri. U popodnevim satovima uspjelo je barsaljerima i alpinima približiti se do podnožja Monte Maronia, a navečer čak do naših sjevernih zapreka. U tamnoj noći razvio se boj neobične ljutosti. Oko ponoći je ovaj kraj pa u talijanske ruke, dok nije dospjela na pomoć naša pričuva. U zoru bila je pozicija opet u našim rukama. U isto vrijeme bile su krvavo odbijene navale na Tonale i Polgarju. U pozicijama nema ni najmanje promjene.

Sa zapadne fronte.

Berlin, 6. oktobra. „Lokalanzeiger“ opisuje englesko-francusku navalu na zapadu ovako: Kod četvrtje vojske uslijedile su žestoke navale na obali malo istočno kanala Izer i uzduž cijelog luka Iperna od željeznice u Sperru-Comen. Svrha je engleske navale bila Hooge i visina 60. Dne 25. septembra u 4 i pol sata ujutro uspjelo im je baciti u zrak dvije mine, a onda su nastavili navalom. Kao valovi slijedile su njihove čete jedna drugu, te i ako je na mjestima uspjelo da se navala odbije, uspjelo je Englezima u razorenom odsjeku unići u naše prve i druge pozicije. Jedva sada mogli smo nastupiti odlučnim otporom. Iza borba ručnim granatama već ujutro imali smo dio, a navečer sve naše pozicije opet u našim rukama. Niti korak zemlje nijesmo pustili neprijatelju. Englezi, što smo ih zarobili, kažu nam, da ih je slomila vatra našeg topništva.

Nijemci pred Dvinskom.

Kopenhagen, 6. oktobra. U jednoj vijesti poluslužbene petrogradske birojavne agencije veli se, da su Nijemci od zapada udaljeni od Dvinska 8—10 vrsta. Borbe južno Dvinska na željezničkoj pruzi Vilješko-Podolsk pridonijele su neko olakšanje ruskoj vojsci.

Ententa.

Gibraltar — bolnica.

Amsterdam, 6. oktobra. Reuter javlja iz Cadix: Jedan španjolski trgovac pripovjeda, da je Gibraltar velika bolnica u kojoj se nalazi preko 20,000 ranjenika. 25. flotilja sa 18 praznih parobroda otplova je iz talijanskog obala, koja će preuzeti talijanske čete, što su određene protiv Bugarske.

Ruske banke ne će da isplaćaju bugarske uloske.

Hag, 6. oktobra. Engleski listovi javljaju, da ruske banke ne će da isplaćaju bugarskih uložaka.

Poziv Dume.

Berlin, 6. oktobra. Londonski „Daily News“ pisje, da će se Duma sastati lutuće sedmicu, dakle 5 sedmicu prije, negoli je bilo određeno.

Pozivi u Italiji.

Rim, 6. oktobra. (D. u.). Svi pričuvnici pješadije kao i obalnog i tvrđavnog topništva godišta 1884, bersaljeri godišta 1883, i alpini godišta 1885, pozvani su pod oružje za 10. oktobra.

Srpski časnici u Italiji — Italija šalje čete u Srbiju?

Lugano, 6. oktobra. (D. u.). U Napulju je dospjelo više srpskih viših časnika, koji su otputovali čete u Rim u ratno ministarstvo. Ovo, kao i žurno spremanje talijanske pričuvne vojske, smetaju se ovdje sigurnim znakom, da će Italija odaslati u Srbiju vojsku preko Valone ili Draea.

Foklisar dr. Dumba otputovao u Rotterdam.

London, 6. oktobra. (D. u.). Reuterov zlopinisni ured javlja iz New-Yorka, da je austro-ugarski poslanik dr. Dumba otputovao parobrodom „Now-Amsterdam“ u Rotterdam.

Tajna sjednica Glioltijevih pristasa.

Lugano, 6. oktobra. „Giornale“ javlja, da je bila tajna sjednica između višokih talijanskih političara u jednoj villi u okolini Piemonta. Iz vijesti se razabire, da su taj sjednici prisustvovali pristase Glioltija.

Nepriatika sa ugljenom u Italiji.

Lugano, 6. oktobra. Društvo ugljenara u Genovi pozivlje žurno vladu, da odmah dade na raspolaganje željezničkih vagona. U luci su usidrena 33 parobroda kreata ugljenom, sva su skladišta prepuna, no ugljen nije moguće raspodijeliti, jer nema na raspolaganje vagona. Posljedica toga jest, što su se mnoge tvornice morale zatvoriti.

Centralne vijesti.

Poljaci u Varšavi.

Beč, 6. oktobra. Prama vijestima iz pouzdane strane nijesu još zaključeni pregovori poljskih vojđa u Varšavi. Jedinstvena organizacija ima svrhu, da galicijske Poljake spoji i spruzurami sa onima u kraljevini Poljskoj. U zadnje dane otputovali su u Varšavu, da prisust-

vuju sjednicama grof Goluchovski, Fru Zamojski i dr. Steinhau.

Njemački protest protiv Grčke.

Berlin, 6. oktobra. (D. u.) Njemački je vlada uložila protest kod Grčke vlade radi dozvole, da se iskrcaju čete četvornog sporazuma u Solunu, koja se protiv neutralnosti Grčke. Nije još stigao odgovor grčke vlade.

Dogodjaji na moru.

Potonuće parobroda.

London, 6. oktobra. (D. u.) Engleski parobrod „Nowo Castrin“ (1060 tona) je potopljen. Posatka je iskrcana.

Arabicova alera riješana.

Washington, 6. oktobra. (D. u.) Državni je tajnik Lansing izjavio nakon razgovora sa njemačkim poklisarom Bernstorffom, da njemačka vlada priznaje, da napadaj podmornice na Arabie nije od govarao instrukcije vlade i da je spremna, a da ne preuzme nikakve obvezu platti odstule za američanske podanike koji su kod katastrofe izgubili život. Njemački da je car dao takve zapoviedi, da je isključeno, e bi se sličan slučaj opetovao.

Redarstvene vijesti.

— Arsenalski radnik A. K. ostavio je iz neopreznosti svoju dvokoliku u ve neke čete te kada se je po istu povrati — nestalo je dvokolice. Prijavio je dogodjaj redarstvu na izvid.

— Prošli ulorak natrijelo se neki Aleksandrar Krasević u hotelu „Adria.“ Bje odveđen u bolničku kolima u bolnicu.

— Neki kočijaš zahtijevao je od mo naričkog časnika pretražanu svotu 10 za poistnu vožnju. Časnik nudio je 8 K, dakle više nego ojenik dozvoljiv. Jer se nije htio zadovoljiti tom svotom lije prijavljen redarstvu.

Obznana.

Ponovni pregled obvezanika narodnog ustanka rođenih u godinama 1873. do uključivo 1877. te 1891., 1895. i 1896. uslijedit će u političkom kotaru Pula od 11. do 16. oktobra t. g. u prostorijska c. kr. obrtne škole u Puli. Vicolo al mare, br. 1, II. kat.

Ne imaju se predstaviti preglednom povjerenstvu osobe, navedene u Sazivnoj obznani „M“ dd. Pula, 15. septembra 1915, pod t. br. 1.—8.

Obvezanici narodnog ustanka imaju se predstaviti sljedećim redom, i to dne:

I. 11. oktobra: pripadnici mjesne općine Pula;

II. 12. oktobra: pripadnici mjesnih općina Barban, Kananfanar, Vodnjan, Svetinčinat, Bale i Rovinj;

III. 13. oktobra: tuđinci iz cijeloga kotara.

Radnici c. i kr. arsenala navedenih godišta imaju pristupiti dne:

IV. 14. oktobra: rođeni godine 1896. i 1895;

V. 15. oktobra: rođeni godine 1891., 1877. i 1876;

VI. 16. oktobra: rođeni godine 1875., 1874. i 1873.

Početak uredovanja u 8 sati prijepodne.

Svi obvezanici narodnog ustanka imaju pristupiti točno u određeni sat, donesavši sobom iskaznicu narodnoga ustanka, bez posebnog poziva.

Neodržavanje ovog naloga kaznit će se u smislu zakona od 28. junija 1890. D. Z. L. br. 137.

Rok nastupa službe javit će se naknadno.

Svi obvezanici narodnog ustanka, koji bilo iz kojega razloga ne pristupiti još pregledu, imaju dne 11. oktobra 1915. udovoljiti svojoj dužnosti.

PULA, 5. oktobra 1915.

C. kr. tvrdjavni komesar:

Schönfeldt m. p.